Lingua alangan

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O **alangan** é unha lingua malaio-polinesia que se fala nas Filipinas.

Alangan	
Falado en:	Filipinas
Rexións:	MIMARO
Total de falantes:	7.694
Familia:	Austronesia Malaio-polinesia Borneo-filipina **Alangan**
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	`--`
ISO 639-2:	`---`
ISO 639-3:	`alj (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=alj)`

Índice

Distribución xeográfica
Falantes
Escrita
Véxase tamén
    Ligazóns externas

Distribución xeográfica

Fálase en pequenas aldeas de entre 5 e 12 casas nos municipios de Naujan, Baco, San Teodoro e Victoria na provincia de Mindoro Occidental e Sablayan en Mindoro Oriental na rexión montañosa arredor do Monte Halcón no interior da illa de Mindoro.

Falantes

Segundo o Ethnologue había 7.694 falantes no 2001. A Office for Sonthem Cultural Communities das Filipinas dá para 1987 47.580 alangan.

Escrita

Os alangan é un pobo indíxena que aínda vive ao xeito tradicional. O único material na lingua é que fixeron misioneiros cristiáns. En 1962 traduciuse pola primeira vez partes da Biblia e en 1989 traduciuse o Novo Testamento.

Véxase tamén

Ligazóns externas

- O alangan no Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=alj)

A última edición desta páxina foi o 17 de abril de 2018 ás 07:12.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.